

Puo – Ya – Gae Thuto – Ya – Motheo

Molaetsa wa COVID-19

03/04/2020

Dumelang bagaetsho

Molaetsa o o tswa kwa go KONDI TSHIVHASE, Mookamedi wa lenaneo la Puo – Ya – Gae.

Ke solofela se se tlaa lo tshola sentle mo bekeng ya bobedi ya go tswalwa semmuso ga tsamaiso ya lefatshe. Re tlaa kgona go fenyha se re le Aforika Borwa, re le Aforika le e bile re le setshaba se se nang le botho.

Netefalediwang gore mo nakong e e masisis e ya tswalo ya tsamaiso ya lefatshe , setlhopha sa rona se tshwere ka thata go aga lenaane la go kgona go fitlhelela tiro e e saletseng kwa morago – Ga o solofelwe go dira se !

Tsaya nakonyana o gakologelwe gore medumopuo ke yona maitsetsepelo a Puiso le Go – Kwala .
Barutwana ga ba kitla ba KGONA go ithuta go buisa kwa ntle ga go itse medumopuo.

Re kopa ka tswee tswee gore o dirise nako e go oketsa le go tiisa kitso ya gago ya go tsibogelo medumopuo le medumopuo ka go dira ka didiriswa tse di neetsweng mo webosaeteng e e latelang :
<http://nect.org.za/materials/home-language-2020>

Itlhokomele mme o tshele ka nonofo

NECT and DBE Team